

**1057.**

Na osnovu člana 36 stav 8 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18. 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela je

**UREDBU  
O IZMJENAMA UREDBE O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG  
ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA**

Član 1

U Uredbi o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima („Službeni list CG”, br. 79/18 i 17/22) u članu 6 stav 1 riječi: „su zaposleni u državnom organu,” brišu se.

Član 2

U članu 7 stav 2 riječi: „ministar javne uprave, digitalnog društva i medija.” zamjenjuju se riječima: „ministar javne uprave.”

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4459

Podgorica, 8. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

## 1058.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG” br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG” br. 21/08, 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 2. juna 2022. godine, donijela je

### **ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE NDTs 10/0,4 KV, 1 X 630 KVA „ZLATICA – LAKAT” SA UKLAPANJEM U SN I NN MREŽU – KO DOLJANI, GLAVNI GRAD PODGORICA**

#### Član 1

Utvrđuje se javni interes za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Doljani, u Glavnom gradu Podgorica, i to:

1) dijela kat. parcele br. 2748/1, u površini od 19 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 2171 KO Doljani, kao susvojina Dragana Ivanovića (obim prava 1328/3056), Grujice Ivanovića (obim prava 1328/3056) Velimira Sošića (obim prava 400/3056);

2) dijela kat. parcele br. 2754/1, u površini od 3 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 1328 KO Doljani, kao susvojina Milovana Rakočevića (obim prava 1/6) i Ranke Rakočević (obim prava 5/6);

3) dijela kat. parcele br. 2755/6, u površini od 5 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 2498 KO Doljani, kao susvojina Gorana Ivanovića (obim prava 1/4) i Vere Ivanović (obim prava 3/4);

4) dijela kat. parcele br. 2755/2, u površini od 9 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja dvorište, upisane u listu nepokretnosti br. 1918 KO Doljani, kao susvojina Marinka Zarubice (obim prava 1/2) i Mirka Zarubice (obim prava 1/2);

5) dijela kat. parcele br. 2755/8, u površini od 4 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 2498 KO Doljani, kao susvojina Gorana Ivanovića (obim prava 1/4) i Vere Ivanović (obim prava 3/4);

6) dijela kat. parcele br. 2755/1, u površini od 3 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja dvorište, upisane u listu nepokretnosti br. 3043 KO Doljani, kao svojina Radojke Ivanović;

7) dijela kat. parcele br. 2755/9, u površini od 6 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 2498 KO Doljani, kao susvojina Gorana Ivanovića (obim prava 1/4) i Vere Ivanović (obim prava 3/4);

8) dijela kat. parcele br. 2749/1, u površini od 19 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 1585 KO Doljani, kao sukorišćenje Nikole Ivanovića (obim prava 1/2) i Zdravka Ivanovića (obim prava 1/2);

9) dijela kat. parcele br. 2749/3, u površini od 11 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 1970 KO Doljani, kao svojina Ranka Markovića;

10) dijela kat. parcele br. 2749/2, u površini od 26 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 1703 KO Doljani, kao svojina Miladina Toškovića;

11) dijela kat. parcele br. 2742/5, u površini od 14 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 3255 KO Doljani, kao svojina Vukalice Rosić;

12) dijela kat. parcele br. 2742/1, u površini od 39 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 522 KO Doljani, kao svojina Branke Ivanović;

13) dijela kat. parcele br. 2742/4, u površini od 13 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 2954 KO Doljani, kao svojina Željka Šakovića;

14) dijela kat. parcele br. 2742/2, u površini od 4 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 2283 KO Doljani kao svojina Komercijalne banke AD Podgorica;

15) dijela kat. parcele br. 2743/1, u površini od 21 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja staza, upisane u listu nepokretnosti br. 522 KO Doljani, kao svojina Branke Ivanović;

16) dijela kat. parcele br. 2743/2, u površini od 2 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja nekategorisani putevi, upisane u listu nepokretnosti br. 2283 KO Doljani, kao svojina Komercijalne banke AD Podgorica;

17) dijela kat. parcele br. 2737, u površini od 19 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3.klase, upisane u listu nepokretnosti br. 1258 KO Doljani, kao susvojina Darinke Dulić (obim prava 1/2) i Irene Radović (obim prava 1/2);

18) dijela kat. parcele br. 2738, u površini od 19 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja nekategorisani putevi, upisane u listu nepokretnosti br. 1258 KO Doljani, kao susvojina Darinke Dulić (obim prava 1/2) i Irene Radović (obim prava 1/2);

19) dijela kat. parcele br. 2736/4, u površini od 9 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 1964 KO Doljani, kao svojina Slavena Dragovića;

20) dijela kat. parcele br. 2736/5, u površini od 57 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 1808 KO Doljani, kao susvojina Drenke Ivanović (obim prava 1/3), Dušana Ivanovića (obim prava 1/3) Jovana Ivanovića (obim prava 1/3);

21) dijela kat. parcele br. 2736/3, u površini od 104 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 3311 KO Doljani, kao svojina Lazara Radovića;

22) dijela kat. parcele br. 2735/1, u površini od 17 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja njiva 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 3093 KO Doljani, kao svojina Milorada Ivanovića;

23) dijela kat. parcele br. 2714/13, u površini od 1 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 560 KO Doljani, kao svojina Radoslava Ivanovića;

24) dijela kat. parcele br. 2713/1, u površini od 1 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja livada 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 506 KO Doljani, kao susvojina Ilije Ivanovića (obim prava 1469/1546);

25) dijela kat. parcele br. 2709/1, u površini od 54 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja nekategorisani putevi, upisane u listu nepokretnosti br. 1757 KO Doljani, kao susvojina Tanje Ivanović (obim prava 1/2) i Veselina Ivanovića (obim prava 1/2);

26) dijela kat. parcele br. 3392, u površini od 14 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja pašnjak 3. klase, upisane u listu nepokretnosti br. 508 KO Doljani, kao susvojina Branke Ivanović (obim prava 1/4), Nebojše Ivanovića (obim prava 1/4) i Nevenke Ivanović (obim prava 2/4).

## Član 2

Svrha eksproprijacije je izgradnja energetskog objekta NDTs 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA „ZLATICA – LAKAT” sa uklapanjem u SN i NN mrežu – KO Doljani u Glavnom gradu Podgorici, radi stvaranja uslova za kvalitetnu distribuciju električne energije do korisnika.

## Član 3

Korisnik nepotpune eksproprijacije je DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica .

## Član 4

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke sprovede Uprava za katastar i državnu imovinu – Područna jedinica Podgorica.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3462

Podgorica, 2. juna 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1059.**

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17, 28/18 i 63/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. juna 2022. godine, donijela je

**ODLUKU  
O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA REFORMU JAVNE  
UPRAVE**

1. U Odluci o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave („Službeni list CG”, broj 37/21) tačka 3 mijenja se i glasi:

„3. Obrazuje se Savjet, u sastavu:

- predsjednik Vlade Crne Gore, predsjednik Savjeta;
- ministar javne uprave, član;
- ministar unutrašnjih poslova, član;
- ministar finansija, član;
- ministar ekonomskog razvoja i turizma, član;
- ministar evropskih poslova, član;
- ministar rada i socijalnog staranja, član;
- predstavnik Zajednice opština Crne Gore, član;
- direktor Uprave za kadrove, član;
- direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, član;
- dva predstavnika nevladinih organizacija, članovi;
- predstavnik akademske zajednice, član.”

2. U tački 11 riječi: „Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija” zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo javne uprave”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3818

Podgorica, 23. juna 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1060.**

Na osnovu člana 19 stav 3 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG”, broj 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela je

**ODLUKU  
O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA INOVACIJE I  
PAMETNU SPECIJALIZACIJU**

1. U Odluci o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju („Službeni list CG”, br. 78/21 i 120/21) tačka 1 mijenja se i glasi:

„1. Obrazuje se Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju (u daljem tekstu: Savjet), u sastavu:

- 1) ministar/ka nauke i tehnološkog razvoja, predsjednik/ca;
- 2) ministar/ka evropskih poslova, zamjenik/ca predsjednika/ce;
- 3) ministar/ka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, član/ica;
- 4) ministar/ka ekonomskog razvoja i turizma, član/ica;
- 5) ministar/ka finansija, član/ica;
- 6) ministar/ka javne uprave, član/ica;
- 7) ministar/ka kapitalnih investicija, član/ica;
- 8) ministar/ka kulture i medija, član/ica;
- 9) ministar/ka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, član/ica;
- 10) ministar/ka prosvjete, član/ica;
- 11) ministar/ka rada i socijalnog staranja, član/ica;
- 12) ministar/ka zdravlja, član/ica;
- 13) predsjednik/ca Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, član/ica;
- 14) rektor/ka Univerziteta Crne Gore/Univerziteta Donja Gorica/Univerziteta Mediteran/Univerziteta Adriatik, rotirajući član/ica na godišnjem nivou;
- 15) predstavnik/ca Privredne komore Crne Gore, član/ica;
- 16) predstavnik/ca Unije poslodavaca Crne Gore, član/ica;
- 17) predstavnik/ca Zajednice opština Crne Gore, član/ica;
- 18) predstavnik/ca Agencije za investicije Crne Gore, član/ica;
- 19) savjetnik/ca predsjednika/ce Vlade Crne Gore, član/ica.”

2. Tačka 7 mijenja se i glasi:

„7. Administrativno-stručne poslove za potrebe Savjeta vrši Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja.”

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4491

Podgorica, 8. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

## 1061.

Na osnovu člana 33 Zakona o elektronskoj upravi („Službeni list CG”, broj 72/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela je

### **ODLUKU O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU**

1. Obrazuje se Savjet za elektronsku upravu (u daljem tekstu: Savjet) u sastavu:
  - 1) Dušan Polović, v.d. generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave, predsjednik;
  - 2) Vanja Janjušević, savjetnica u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, članica;
  - 3) Irena Orović, redovna profesorica na Elektrotehničkom fakultetu, predstavnica Univerziteta Crne Gore, članica;
  - 4) Zorana Popović, načelnica Direkcije za elektronsku upravu u Ministarstvu javne uprave, članica;
  - 5) Zvonko Bulatović, šef Biroa za računarske mreže i serverske platforme u Ministarstvu unutrašnjih poslova, član;
  - 6) Marina Matijević, načelnica Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije, statistiku i digitalizaciju u Ministarstvu prosvjete, članica;
  - 7) Džemal Lekić, direktor Centra za informacioni sistem Glavnog grada Podgorica, predstavnik Zajednice opština Crne Gore, član;
  - 8) Ana Marija Kaluđerović, menadžerka za politike, predstavnica Američke privredne komore u Crnoj Gori, članica;
  - 9) Nada Rakočević, sekretarka Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija u Privrednoj komori Crne Gore, članica.
2. Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.
3. Predsjednik Savjeta ima zamjenika koga iz reda članova Savjeta, na predlog predsjednika Savjeta, bira Savjet.
4. Sekretarka Savjeta je Jelena Knežević, načelnica Direkcije za normativu, elektronsku identifikaciju i elektronske usluge povjerenja u Ministarstvu javne uprave.
5. Zadaci Savjeta su da:
  - informiše Vladu Crne Gore o svim bitnim pitanjima koja se odnose na razvoj elektronske uprave i informaciono-komunikacionih tehnologija;
  - usmjerava, koordinira i prati aktivnosti vezane za razvoj elektronske uprave, između državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i drugih organa, u skladu sa čl. 1 i 2 Zakona o elektronskoj upravi;
  - razmatra stručna pitanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, koja se odnose na razvoj elektronske uprave;
  - razmatra nacрте propisa, podzakonskih akata, strategija, planskih i drugih dokumenata iz oblasti elektronske uprave i informaciono-komunikacionih tehnologija, u cilju digitalne transformacije Crne Gore;
  - inicira izmjene zakona iz oblasti digitalizacije i elektronske uprave;
  - predlaže mjere za usklađivanje zakonodavnog i administrativnog okvira u cilju unapređenja razvoja elektronske uprave;
  - radi na unapređenju saradnje u oblasti elektronske uprave i informaciono-komunikacionih tehnologija između državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i drugih organa, u skladu sa čl. 1 i 2 Zakona o elektronskoj upravi;

- radi na unapređenju međunarodne saradnje u oblasti elektronske uprave i informaciono-komunikacionih tehnologija;

- obrazuje operativne i stručne radne timove, kao privremena tijela, ako je to potrebno za obavljanje pojedinih zadataka Savjeta;

- dostavlja Vladi Crne Gore izvještaj o svom radu, najmanje jednom godišnje.

6. Savjet radi i odlučuje na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova svih članova i predsjednika Savjeta.

7. Naknadu za rad predsjednika, članova i sekretarke Savjeta utvrđuje ministar javne uprave, posebnim aktom u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

8. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu („Službeni list CG”, broj 77/21).

9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4556

Podgorica, 8. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.



## 1062.

Na osnovu člana 13a stav 1 Zakona o informacionoj bezbjednosti ("Službeni list CG", br. 14/10, 40/16 i 67/21), Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela je

### **ODLUKU O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA INFORMACIONU BEZBJEDNOST**

1. Obrazuje se Savjet za informacionu bezbjednost (u daljem tekstu: Savjet), u sastavu:
  - 1) Marash Dukaj, ministar javne uprave, predsjednik;
  - 2) Jelena Maraš, sekretarka Vijeća za nacionalnu bezbjednost, članica;
  - 3) Dušan Polović, v.d. generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave, član;
  - 4) Dejan Tomović, rukovodilac organizacione jedinice nadležne za poslove tehnike u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, član;
  - 5) Daro Bečanović, načelnik Službe za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, član;
  - 6) Momčilo Vukčević, predstavnik Ministarstva odbrane, član;
  - 7) Dražen Radonjić, načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa u Ministarstvu pravde, član;
  - 8) Dejan Arsenijević, načelnik Odjeljenja za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CS/CIRT) u Direkciji za zaštitu tajnih podataka, član;
  - 9) Dragoljub Bulatović, savjetnik predsjednice Privredne komore Crne Gore, član;
  - 10) Lazar Popović, načelnik Odjeljenja za upravljanje informacionim sistemima u Ministarstvu vanjskih poslova, član;
  - 11) Pavle Mijušković, pomoćnik izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, član;
  - 12) Srđan Damjanović, načelnik Direkcije za sistemsku infrastrukturu, informaciono-komunikacionu infrastrukturu i informacionu bezbjednost u Ministarstvu javne uprave, član;
  - 13) Dušan Krkotić, šef Odsjeka za informaciono-komunikacionu infrastrukturu i informacionu bezbjednost u Ministarstvu javne uprave, član.
2. Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.
3. Predsjednik Savjeta ima zamjenika koga iz reda članova Savjeta, na predlog predsjednika Savjeta, bira Savjet.
4. Sekretarka Savjeta, koja obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta je Tamara Popović, samostalna savjetnica u Ministarstvu javne uprave.
5. Zadaci Savjeta su da:
  - informiše Vladu Crne Gore o svim bitnim pitanjima koja se odnose na informacionu i sajber bezbjednost;
  - inicira i predlaže mjere za unapređenje informacione i sajber bezbjednosti u javnom i privatnom sektoru;
  - prati sprovođenje strategija i akcionih planova iz oblasti informacione bezbjednosti i preduzima aktivnosti u cilju njihovog unapređenja;
  - prati i koordinira aktivnosti iz oblasti informacione i sajber bezbjednosti;
  - predlaže mjere za usklađivanje zakonodavnog i administrativnog okvira u cilju unapređenja informacione i sajber bezbjednosti Crne Gore;

- radi na unapređenju saradnje u oblasti informacione i sajber bezbjednosti između državnih organa, organa državne uprave, organa jedinica lokalne samouprave, pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja i drugih pravnih i fizičkih lica koja ostvaruju pristup ili postupaju sa podacima u smislu zakona kojim se uređuje informaciona bezbjednost i usklađuje njihove aktivnosti;

- radi na unapređenju saradnje sa privatnim sektorom u oblasti informacione i sajber bezbjednosti;

- radi na unapređenju međunarodne saradnje u oblasti informacione i sajber bezbjednosti;

- informiše Vijeće za nacionalnu bezbjednost u slučaju prijetnji i sajber incidenata većih razmjera;

- dostavlja Vladi Crne Gore izvještaj o svom radu, najmanje jednom godišnje.

6. Savjet radi i odlučuje na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova svih članova i predsjednika Savjeta.

7. Naknadu za rad predsjednika, članova i sekretarke Savjeta utvrđuje ministar javne uprave, posebnim aktom u skladu, sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

8. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost („Službeni list CG”, br. 16/19, 52/19, 114/20 i 31/21).

9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4557

Podgorica, 8. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**dr Dritan Abazović, s.r.**

**1063.**

Na osnovu člana 55a stav 1 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG”, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori, Vlada Crne Gore je 12. jula 2022. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU  
O IZMJENI ODLUKE O PREDUZIMANJU PRIVREMENIH MJERA USLJED  
POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 OD VEĆEG  
EPIDEMIOLOŠKOG ZNAČAJA**

Član 1

U Odluci o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja („Službeni list CG”, br. 26/22, 32/22, 38/22, 45/22, 49/22, 53/22, 58/22, 64/22 i 68/22) u članu 3 riječi: „do 15. jula” zamjenjuju se riječima: „do 29. jula”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4562

Podgorica, 12. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**dr Dritan Abazović, s.r.**

**1064.**

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 i člana 55a stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG”, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU  
O IZMJENI NAREDBE ZA PREDUZIMANJE  
PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU,  
SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA**

**Član 1**

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list CG”, br. 80/21, 84/21, 90/21, 91/21, 96/21, 102/21, 107/21, 112/21, 118/21, 120/21, 124/21, 133/21, 141/21, 3/22, 6/22, 12/22, 18/22, 24/22, 26/22, 32/22, 38/22, 45/22, 49/22, 53/22, 58/22, 64/22 i 68/22) u članu 2 riječi: „do 15. jula” zamjenjuju se riječima: „do 29. jula”.

**Član 2**

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 5-40/22-2170/182

Podgorica, 12. jula 2022. godine

Ministar,  
**Dragoslav Šćekić, s.r.**

**1065.**

Na osnovu člana 66 stav 3 Zakona o medicinskim sredstvima\* („Službeni list CG”, broj 24/19), Ministarstvo zdravlja donijelo je

**PRAVILNIK  
O BLIŽIM USLOVIMA ZA UVOZ MEDICINSKIH  
SREDSTAVA KOJA NIJESU REGISTROVANA**

**Predmet**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za uvoz medicinskih sredstava koja nijesu registrovana (u daljem tekstu: neregistrovana medicinska sredstva).

**Upotreba rodno osjetljivog jezika**

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Značenje izraza**

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) **deklaracija o usaglašenosti medicinskog sredstva (Declaration of Conformity)**, (u daljem tekstu: deklaracija o usaglašenosti) je dokument kojim proizvođač potvrđuje da je medicinsko sredstvo usaglašeno sa osnovnim zahtjevima;

2) **glavni ispitivač** je kvalifikovano lice odgovorno za sprovođenje kliničkog ispitivanja na mjestu kliničkog ispitivanja. Ako kliničko ispitivanje sprovodi tim pojedinaca na mjestu kliničkog ispitivanja, glavni ispitivač je odgovoran za rad tima;

3) **in vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo** je svako medicinsko sredstvo koje je reagens, proizvod reagensa, kalibrator, kontrolni materijal, komplet reagenasa („kit”), instrument, aparatura, oprema, softver ili sistem koji se koristi samostalno ili u kombinaciji, namijenjen od proizvođača za upotrebu u in vitro uslovima za ispitivanje uzoraka, uključujući donacije krvi i tkiva humanog porijekla, samo ili uglavnom da bi se dobile informacije koje se odnose na:

- fiziološke ili patološke funkcije ili stanja;
- kongenitalne fizičke ili mentalne anomalije;
- predispozicije za zdravstveno stanje ili bolest;
- određivanje sigurnosti i kompatibilnosti sa potencijalnim primaocem;
- predviđanje odgovora ili reakcija na liječenje;
- definisanje ili praćenje terapijskih mjera.

Posude za uzorke smatraju se in vitro dijagnostičkim medicinskim sredstvom. Posude za uzorke su medicinska sredstva vakuumskog ili nevakuumskog tipa koja je proizvođač izričito namijenio za primarno držanje i čuvanje uzoraka dobijenih od ljudskog tijela u svrhu in vitro dijagnostičkog ispitivanja.

Proizvodi za opštu laboratorijsku upotrebu ne smatraju se in vitro dijagnostičkim medicinskim sredstvom, osim ako je te proizvode, zbog svojih karakteristika, proizvođač izričito namijenio za upotrebu u in vitro dijagnostičkim ispitivanjima;

4) **isporučilac** je proizvođač, ovlašćeni predstavnik proizvođača, veleprodaja ili uvoznik;

5) **isprava o usaglašenosti medicinskog sredstva** (u daljem tekstu: isprava o usaglašenosti) je: deklaracija o usaglašenosti, izvještaj o ispitivanju, sertifikat, uvjerenje o kontrolisanju ili drugi dokument kojim se potvrđuje usaglašenost medicinskog sredstva sa osnovnim zahtjevima;

6) **kliničko ispitivanje medicinskog sredstva** (u daljem tekstu: kliničko ispitivanje) je svako sistemsko istraživanje, ispitivanje ili studija na jednom ili više ispitanika koje se sprovodi da bi se procijenila bezbjednost, odnosno performanse medicinskog sredstva;

7) **ocjenjivanje usaglašenosti** je svaka aktivnost kojom se utvrđuje da li je medicinsko sredstvo, odnosno proces proizvodnje medicinskog sredstva usaglašen sa propisanim tehničkim zahtjevima, odnosno sa osnovnim zahtjevima ovog zakona, kako bi se utvrdilo da je medicinsko sredstvo sigurno i da funkcioniše u skladu sa predviđenom namjenom;

8) **performanse medicinskog sredstva** su sposobnost medicinskog sredstva da dostigne namjenu koju je predvidio proizvođač;

9) **potpuno obnavljanje** je potpuno obnavljanje medicinskog sredstva koje je već stavljeno u promet ili u upotrebu ili obnavljanje medicinskog sredstva koje je bilo u upotrebi u cilju usaglašavanja sa osnovnim zahtjevima, uz određivanje novog roka upotrebe obnovljenog medicinskog sredstva;

10) **proizvođač medicinskog sredstva** (u daljem tekstu: proizvođač) je pravno ili fizičko lice odgovorno za njegov dizajn, proizvodnju, pakovanje i obilježavanje prije nego što ga stavi u promet pod svojim imenom, bez obzira da li je ove aktivnosti izvršio samostalno ili ih je u njegovo ime izvršilo drugo lice;

11) **sertifikat o usaglašenosti medicinskog sredstva** (u daljem tekstu: sertifikat o usaglašenosti) je EC Certificate koji izdaje prijavljeno tijelo, odnosno sertifikat koji izdaje imenovano tijelo kojim se potvrđuje da je medicinsko sredstvo ili grupa medicinskih sredstava određenog proizvođača usaglašena sa osnovnim zahtjevima;

12) **Sertifikat za slobodnu prodaju (Free sale certificate)** je dokument kojim se dokazuje da medicinsko sredstvo može da bude na tržištu u državi proizvođača ili na tržištu države članice Evropske ekonomske zone (u daljem tekstu: država članica EEA);

13) **znak usaglašenosti medicinskog sredstva** je oznaka koju proizvođač stavlja na medicinsko sredstvo i kojim se potvrđuje da je to medicinsko sredstvo usaglašeno sa osnovnim zahtjevima. Znak usaglašenosti može da bude strani znak usaglašenosti (CE znak) ili drugi znak usaglašenosti medicinskog sredstva, u skladu sa zakonom o tehničkim propisima.

## Uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva

### Član 4

Institut za lijekove i medicinska sredstva (u daljem tekstu: Institut), u skladu sa Zakonom o medicinskim sredstvima (u daljem tekstu: Zakon), može da odobri uvoz neregistrovanih medicinskih sredstva:

1) kad se radi o hitnoj medicinskoj potrebi za određenog pacijenta, odnosno grupu pacijenata, a na tržištu Crne Gore ne postoji registrovano medicinsko sredstvo kojim se na jednako siguran način može pomoći tom pacijentu, odnosno grupi pacijenata;

2) kad na tržištu Crne Gore ne postoje dovoljne količine registrovanih medicinskih sredstava odgovarajuće namjene za potrebe zaštite javnog zdravlja;

3) za istraživačke svrhe;

4) za klinička ispitivanja;

5) za slučaj elementarnih nepogoda ili

6) drugih vanrednih stanja.

Predmet uvoza iz stava 1 ovog člana mogu biti neregistrovana medicinska sredstva koja su donacija ili humanitarna pomoć, kao i neregistrovana medicinska sredstva koja su bila u prometu ili upotrebi.

### **Predlaganje uvoza i podnošenje prijave**

#### **Član 5**

Uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva može da predloži zdravstvena ustanova, naučnoistraživačka ustanova, ustanova socijalne i dječje zaštite u kojoj se obezbjeđuje pružanje zdravstvene zaštite, humanitarna organizacija, organ državne uprave nadležan za poslove odbrane, organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja i organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: predlagač uvoza).

Prijavu za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva (u daljem tekstu: prijava), u ime i za račun predlagača uvoza, Institutu podnosi pravno lice koje ima dozvolu za promet medicinskih sredstava na veliko (u daljem tekstu: veleprodaja).

Prijava se može podnijeti za uvoz jednog neregistrovanog medicinskog sredstva za potrebe više predlagača uvoza ili za više neregistrovanih medicinskih sredstava za potrebe jednog predlagača uvoza.

Prijava se podnosi na Obrascu koji se objavljuje na internet stranici Instituta.

### **Dokumentacija za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva**

#### **Član 6**

Veleprodaja uz prijavu dostavlja:

1) obrazloženi predlog za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva, potpisan od strane ovlašćenog lica predlagača uvoza, sa ovlašćenjem da veleprodaja u ime i za račun predlagača uvoza može da izvrši uvoz;

2) izjavu odgovornog lica predlagača uvoza da će se neregistrovano medicinsko sredstvo upotrebljavati u skladu sa namjenom koja je navedena u obrazloženom predlogu iz stava 1 tačka 1 ovog člana;

3) deklaraciju o usaglašenosti i/ili sertifikat o usaglašenosti neregistrovanog medicinskog sredstva ili dokaz da je izvršena ekvivalentna ocjena sigurnosti i performansi za neregistrovano medicinsko sredstvo za koje nije izvršeno ocjenjivanje usaglašenosti od strane notifikovanog tijela, odnosno proizvođača sa sjedištem u državi članici EEA;

4) Sertifikat za slobodnu prodaju ili sertifikat izdat od strane ovlašćenog tijela ISO 13485 za medicinska sredstva klase I, ostala in vitro dijagnostička medicinska sredstva i in vitro dijagnostička medicinska sredstva klase A;

5) prevod uputstva za upotrebu neregistrovanog medicinskog sredstva na crnogorski jezik i na jezike koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, potpisan od strane doktora medicine odgovarajuće specijalnosti za medicinsko sredstvo koje pacijent samostalno upotrebljava;

6) profakturu isporučioaca;

7) druge podatke na zahtjev Instituta, u skladu sa Zakonom.

Izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, sertifikat o usaglašenosti neregistrovanog medicinskog sredstva ne dostavlja se za medicinsko sredstvo klase I, ostala in vitro dijagnostička medicinska sredstva i in vitro dijagnostička medicinska sredstva klase A.

Ekvivalentna ocjena sigurnosti i performansi iz stava 1 tačka 3 ovog člana podrazumijeva ocjenjivanje usaglašenosti izvršeno u državi članici Međunarodnog regulatornog foruma za medicinska sredstva - International Medical Device Regulators Forum.

Obrazloženi predlog za uvoz iz stava 1 tačka 1 ovog člana i izjava odgovornog lica iz stava 1 tačka 2 ovog člana podnose se na obrascima koji se objavljuju na internet stranici Instituta.

## **Uvoz za istraživačke svrhe**

### **Član 7**

Za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva za istraživačke svrhe, pored prijave i dokumentacije iz člana 6 stav 1 tač. 3, 4, 6 i 7 ovog pravilnika, veleprodaja dostavlja:

1) izjavu ovlašćenog lica predlagača uvoza koji vrši istraživanje:

- da će se neregistrovano medicinsko sredstvo koristiti isključivo u svrhe istraživanja,
- da se neregistrovano medicinsko sredstvo neće upotrebljavati za kliničko ispitivanje, odnosno da se neće primjenjivati na pacijentima,
- da se neregistrovano medicinsko sredstvo neće koristiti u komercijalne svrhe;

2) dokaz da predlagač uvoza može da obavlja istraživačku djelatnost.

Količina neregistrovanog medicinskog sredstva iz stava 1 ovog člana treba da odgovara potrebama istraživačkog rada.

## **Uvoz za klinička ispitivanja**

### **Član 8**

Za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva za klinička ispitivanja, pored prijave, veleprodaja dostavlja:

1) listu koja sadrži nazive i količinu neregistrovanih medicinskih sredstava za koja se traži odobrenje za uvoz;

2) izjavu glavnog ispitivača da su neregistrovana medicinska sredstva iz tačke 1 ovog stava neophodna u sprovođenju kliničkog ispitivanja;

3) druge podatke na zahtjev Instituta, u skladu sa Zakonom.

## **Uvoz za slučaj elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih stanja**

### **Član 9**

Za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva za slučaj elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih stanja, pored prijave i dokumentacije iz člana 6 stav 1 tač. 3 do 7 ovog pravilnika, veleprodaja dostavlja listu koja sadrži nazive i količinu neregistrovanih medicinskih sredstava koja su potrebna, a koju sačinjava nadležni organ.

## **Uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva životinjskog porijekla**

### **Član 10**

Za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva životinjskog porijekla, pored prijave i dokumentacije iz člana 6 ovog pravilnika, veleprodaja dostavlja potvrdu proizvođača da neregistrovano medicinsko sredstvo ne sadrži specifične rizične materijale u vezi sa prenosom spongiformne encefalopatije (TSE), odnosno da ne potiče od njih.

Za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva koje sadrži propisane specifične rizične materijale životinjskog porijekla, pored prijave i dokumentacije iz člana 6 ovog pravilnika, veleprodaja dostavlja dokaz o odsustvu rizika od prenosiive spongiformne encefalopatije (TSE).

Dokaz iz stava 2 ovog člana može biti izjava proizvođača ili odgovarajući TSE sertifikat o odsustvu rizika od prenosiive spongiformne encefalopatije.



## **Uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva koje je predmet donacije ili humanitarne pomoći**

### **Član 11**

Za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva koje je predmet donacije ili humanitarne pomoći, pored prijave i dokumentacije iz člana 6 stav 1 tač. 3 do 7 ovog pravilnika veleprodaja dostavlja:

- 1) -izjavu odgovornog lica predlagača uvoza da je neregistrovano medicinsko sredstvo u ispravnom stanju, odnosno da se može upotrebljavati na način koji je bezbjedan za pacijenta, a koja sadrži i podatke o proizvođaču, davaocu donacije ili humanitarne pomoći, kao i naziv i količinu neregistrovanih medicinskih sredstava koja su predmet donacije ili humanitarne pomoći;
- 2) -ugovor o donaciji ili humanitarnoj pomoći, odnosno izjavu davaoca i primaoca donacije ili humanitarne pomoći.

## **Uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva koje je bilo u prometu ili u upotrebi**

### **Član 12**

Za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva koje je bilo u prometu ili u upotrebi, pored prijave i dokumentacije iz člana 6 ovog pravilnika, veleprodaja dostavlja:

- 1) dokaz da neregistrovanom medicinskom sredstvu nije istekao rok upotrebe, kao i dokaz o namjeni određenoj od strane proizvođača;
- 2) dokaz o izvršenom servisu neregistrovanog medicinskog sredstva obavljenom od strane lica ovlašćenog za servisiranje;
- 3) dokaz da je obezbijeđeno dalje servisiranje;
- 4) dokaz da neregistrovano medicinsko sredstvo nije starije od deset godina.

## **Uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva koje je potpuno obnovljeno**

### **Član 13**

Za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva koje je potpuno obnovljeno, pored prijave i dokumentacije iz člana 6 ovog pravilnika, veleprodaja dostavlja i izjavu proizvođača da je medicinsko sredstvo potpuno obnovljeno, sa određenim novim rokom upotrebe.

## **Odobrenje Instituta**

### **Član 14**

Odobrenje za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva sadrži:

- 1) podatke o veleprodaji;
- 2) svrhu odobravanja uvoza;
- 3) podatke o predlagaču uvoza;
- 4) naziv neregistrovanog medicinskog sredstva;
- 5) količinu neregistrovanog medicinskog sredstva.

Rok važenja odobrenja iz stava 1 ovog člana je tri mjeseca od dana izdavanja.

## **Stupanje na snagu**

### Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 5-040/22-1034/5

Podgorica, 11. jula 2022. godine

Ministar,  
**Dragoslav Šćekić, s.r.**

**1066.**

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu člana 35 stav 3 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni list CG”, br. 18/11, 52/16), na 193. sjednici od 12.07.2022. godine, donosi

**R J E Š E N j E**  
**O OKONČANJU JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE**

1. Utvrđuje se da je na javnu ponudu, MKG PROPERTIES LTD, HE 360030, sa sjedištem na adresi Krinou 3, The Oval, Flat/Office 502, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Kipar (u daljem tekstu: Sticalac), sa povezanim licem TANDEXON LIMITED, HE 360032, sa sjedištem na adresi Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101, Limassol, Kipar, sa kojim zajednički djeluje na osnovu Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza, u postupku preuzimanja emitenta HOTELSKA GRUPA „BUDVANSKA RIVIJERA” AD - BUDVA, sa sjedištem na adresi Trg Slobode broj 1, Budva, upisanog u Registar Komisije pod brojem 143 (u daljem tekstu: Emitent), u roku propisanom Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni list CG”, br. 18/11, 52/16) – (u daljem tekstu: Zakon), i utvrđenom u Prospektu, prijavljeno 96.781 akcija sa pravom glasa Emitenta što čini 1.19324172% ukupnog broja akcija sa pravom glasa Emitenta, po cijeni od 7,30€ po akciji, te da je postupak javne ponude za preuzimanje Emitenta okončan.

Broj: 07/2-2/15-22  
Podgorica, 12.07.2022. godine

**Komisija za tržište kapitala**  
Predsjednik Komisije,  
dr **Zoran Đikanović**, s.r.

**1067.**

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu člana 35 stav 3 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni list CG”, br. 18/11, 52/16), na 193. sjednici od 12.07.2022. godine, donosi

**R J E Š E N j E**  
**O OKONČANJU JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE**

1. Utvrđuje se da je na javnu ponudu, MKG PROPERTIES LTD, HE 360030, sa sjedištem na adresi Krinou 3, The Oval, Flat/Office 502, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Kipar (u daljem tekstu: Sticalac), za preuzimanje akcionarskog društva „SVETI STEFAN HOTELI” AD BUDVA, sa sjedištem na adresi Žrtava Fašizma, zgrada Akademija znanja, III sprat/D6, Budva, upisanog u Registar Komisije pod brojem 549 (u daljem tekstu: Emitent), u roku propisanom Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni list CG”, br. 18/11, 52/16) – (u daljem tekstu: Zakon), i utvrđenom u Prospektu, prijavljeno 170.306 akcija sa pravom glasa Emitenta, što čini 2.09975323% ukupnog broja akcija sa pravom glasa Emitenta, po cijeni od 3,85€ po akciji, te da je postupak javne ponude za preuzimanje Emitenta okončan.

Broj: 07/2-1/11-22

Podgorica, 12.07.2022. godine

**Komisija za tržište kapitala**  
Predsjednik Komisije,  
dr **Zoran Đikanović**, s.r.

**1068.**

Na osnovu člana 107 stav 1, a u vezi sa članom 97 stav 1 tačka 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16,1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21 i 145/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI  
RAD ZA PRIJESTONICU CETINJE**

Razrješava se članica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje Jovana Aničić, predstavnik osnivača, prije isteka mandata, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 04-3116/5  
Podgorica, 8. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1069.**

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21 i 145/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI  
RAD ZA PRIJESTONICU CETINJE**

Za članicu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje imenuje se Irma Mušović, predstavnica osnivača.

Broj: 04-3116/6  
Podgorica, 8. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1070.**

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNE DIREKTORICE**  
**DIREKTORATA ZA KULTURNU BAŠTINU I RAZVOJ U OBLASTI KULTURNE**  
**BAŠTINE U RANIJEM MINISTARSTVU PROSVJETE, NAUKE,**  
**KULTURE I SPORTA**

Mr Aniti Lagator, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vršiteljku dužnosti generalne direktorice navedenog direktorata.

Broj: 04-4359/3  
Podgorica, 8. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1071.**

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI**  
**DIREKTORICE UPRAVE POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA**

Za vršiteljku dužnosti direktorice Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama određuje se Ivana Martinić, diplomirana pravnik, dosadašnja vršiteljka dužnosti direktorice ove uprave, do imenovanja direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4476/2

Podgorica, 8. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.



**1072.**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4, člana 158 stav 1, člana 159 i člana 171 stav 1 tačka 4 i stav 4 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21) i člana 13 Statuta Akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Crne Gore” („Službeni list CG”, broj 91/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**  
**„AERODROMI CRNE GORE” AD PODGORICA**

Razrješavaju se članovi Odbora direktora „Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica u sljedećem sastavu:

- Nebojša Đoković, predsjednik
- Ognjen Jovović, član
- Branko Vuković, član
- Boro Todorović, član i
- Eldin Dobardžić, član.

Broj: 04-4462/2  
Podgorica, 8. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1073.**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 i člana 158 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21) i člana 13 Statuta Akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Crne Gore” („Službeni list CG”, broj 91/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**  
**„AERODROMI CRNE GORE” AD PODGORICA**

Za članove Odbora direktora „Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica biraju se:

- Eldin Dobardžić, predsjednik
- Kemal Purišić, član
- Slavko Vukčević, član
- Momčilo Martinović, član i
- Nebojša Đoković, član.

Broj: 04-4463/2

Podgorica, 8. jula 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.